

## UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA KN-8 U KASARNI "13. JUL" U NIKŠIĆU

Ovaj ugovor zaključen je između:

### Naručioca :

#### MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica  
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29  
PIB: 02011298  
telefon – faks: 020/246-073  
koga zastupa **mr Predrag Bošković**, ministar (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

### Ponudača:

#### "DECOM MONTENEGRO" D.O.O.

sjedište: Podgorica  
adresa: SKOJ-a br. 29  
PIB: 02969653  
žiro-račun: 540-9698-54  
naziv banke: Erste banka AD Podgorica  
telefon: (+382) 67 003 001  
e-mail: [filip.lopivic@decom.me](mailto:filip.lopivic@decom.me)  
koga zastupa **Filip Lopičić**, (u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

## OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti za nabavku *usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću* broj 807-2883/19-2 od 10.04.2019. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 807-2883/19-7 od 22.04.2019. godine;

Ponuda ponuđača "DECOM MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica broj 807-2883/19-5 od 19.04.2019. godine.

### PREDMET

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću, prema Zahtjevu za dostavljanje

ponuda za nabavku male vrijednosti broj 807-2883/19-2 od 10.04.2019. godine, Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 807-2883/19-7 od 22.04.2019. godine i ponudi Izvršioca usluge broj 807-2883/19-5 od 19.04.2019. godine.

Finansijsko-komercijalni dio ponude čini sastavni dio Ugovora.

## **OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

### **Član 2**

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioaca, pruži uslugu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu vrijednost izvršene usluge, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću vršiće se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18 i 011/19), Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata ("Sl. list CG", br. 048/18) i u skladu sa Uredbom o planiranju i uređenju prostora, izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vojnih objekata u vojnom krugu ("Sl. list Crne Gore", br. 048/08).

### **Član 3**

Izvršilac usluge se obavezuje da povjereni posao obavi u skladu sa pravilima struke, uz primjenu važećih zakonskih i tehničkih propisa, normativa i standarda za predmetnu oblast u svim fazama izvođenja radova, a u skladu sa uslovima iz projektovanog obima posla.

### **Član 4**

Izvršilac usluge se obavezuje da:

- vrši kontrolu izvođenja radova iz člana 1 ovog ugovora, prema predmjeru i predračunu, zakonu i posebnim propisima;
- vrši kontrolu usklađenosti radova;
- naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;
- vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;
- vrši kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
- vrši provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
- vrši redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
- vrši kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
- definiše faze za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
- daje tehnološka i organizaciona uputstva izvođaču radova i rješavava druga pitanja u vezi građenja objekta;
- omogući saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;
- rješava druga pitanja u vezi izvođenja radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću.

#### **Član 5**

Izvršilac usluge je u obavezi da sve podatke tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

#### **Član 6**

Izvršilac usluge je dužan da vođenje stalnog stručnog nadzora po ovom ugovoru organizuje tako da nadzor bude stalan (svakodnevni) i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve Izvođača, a koji su ugovorno regulisani sa Naručiocem, a sve u cilju ispunjavanja predviđene dinamike izvođenja radova.

#### **Član 7**

Izvršilac usluge je dužan da prije početka poslova pismenim putem obavijesti Naručioca o imenovanju lica zaduženih za vršenje predmetne usluge, u čijem sastavu će biti stručnjaci iz ove oblasti i nadležnog inženjera koji će ga zastupati pred Naručiocem.

Ukoliko dođe do zamjene lica koja vrše nadzor, Izvršilac usluge je dužan da o istom obavijesti Naručioca.

Izvršilac usluge je dužan da Naručiocu dostavlja pismeno izvještaje o izvođenju radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću po fazama realizacije, kao i posebne izvještaje na zahtjev Naručioca.

#### **Član 8**

Izvršilac usluge je dužan da bez posebne nadoknade:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje zaposlene angažovane na poslu iz ovog ugovora,
- izvrši osiguranje svojih zaposlenih na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva, a u skladu sa svojim normativnim aktima,
- obezbijedi prevoz svojih zaposlenih angažovanih na ovom poslu kako bi se radovi odvijali bez smetnji.

#### **Član 9**

Izvršilac usluge nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

### ***MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA***

#### **Član 10**

Mjesto izvršenja ugovora je kasarna „13. jul“ u Nikšiću.

### ***ROK IZVRŠENJA UGOVORA***

#### **Član 11**

Izvršilac se uvodi u posao danom uvođenja Izvođača radova u posao, kao i dostavljanjem Ugovora o stručnom nadzoru Izvođaču radova. Usluga stručnog nadzora odnosi se na kompletan period realizacije Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću, zaključno sa završenim tehničkim pregledom objekta.

Predviđeni rok da Izvođač radova završi radove je 150 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora između Naručioca i Izvođača radova.

### **CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

#### **Član 12**

Ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi **9.453,73 €** sa uračunatim PDV-om i svim zavisnim troškovima koji opterećuju cijenu do momenta izvršenja iste.

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviđenim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

#### **Član 13**

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 12 stav 1 ovog ugovora uplati na žiro račun Izvršioca usluge br. 540-9698-54 kod Erste banke AD Podgorica i to po privremenim situacijama prema stepenu gotovosti posla, kao i po okončanoj situaciji u roku od 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom.

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 2 ovog člana, sve finansijske obaveze Naručioca prema Izvršiocu usluge po osnovu ovog ugovora prestaju.

#### **Član 14**

Naručilac i Izvršilac saglasni su da ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do prekida izvođenja radova na rekonstrukciji objekta KN-8 u kasarni "13. jul" u Nikšiću, troškovi stalnog stručnog nadzora, za vrijeme prekida radova, neće biti obračunati.

### **UGOVORNA KAZNA**

#### **Član 15**

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac usluge platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 2‰ od ukupne vrijednosti ovog ugovora za svaki dan neopravdanog kašnjenja pri izvršenju usluge, pri čemu maksimalni iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% vrijednosti ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvršioca usluge da u cjelosti završi ugovoreni posao.

### **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

#### **Član 16**

Izvršilac usluge se obavezuje da Naručiocu odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja, preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora u iznosu od **472,69 €**, odnosno 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 15 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje predmetne usluge, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 17**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac usluge ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršene usluge odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca usluge, kao i u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza od strane Naručioca.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su obje ugovorne strane dužne da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

## **VIŠA SILA**

### **Član 18**

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

## **ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 19**

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 20**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

### Član 21

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenice se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakonskih i drugih pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

### Član 22

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

### Član 23

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

### Član 24

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od dana potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne strane i traje do ispunjenja ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, odnosno isplati svih stvorenih finansijskih obaveza po tom osnovu.

### Član 25

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca usluge.

**NARUČILAC**  
**MINISTARSTVO ODBRANE**

MINISTAR

mr Predrag Bošković



**IZVRŠILAC USLUGE**  
**"DECOM MONTENEGRO" D.O.O.**

IZVRŠNI DIREKTOR

Filip Lopičić

